WIKIPEDIA

Nyawaygi

Nyawaygi er eit utdøydd australsk språk. Nyawaygi vart snakka i nordaustre Queensland og høyrde til dei pama-nyunganske språka.

Nyawaygi nawagi	
Klassifisering:	Australske språk Pama-nyunganske språk Dyirbalske språk
Bruk	
Var tala i:	Queensland i Australia
Område:	Oseania
Skriftsystem:	*Ingen*
Språkkodar	
ISO 639-1:	*Ingen*
ISO 639-2:	Aus
ISO 639-3:	nyt

Bakgrunnsstoff

- Nyawaygi (http://www.ethnologue.com/language/nyt) i Ethnologue - Languages of the World]

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyawaygi&action=edit)*.

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyawaygi&oldid=2493511»

Denne sida vart sist endra den 25. april 2013 kl. 21:40.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.